

**UGOVOR**  
**o nabavci, isporuci i instaliranju računarske i prateće opreme**  
**za informatizaciju Zavoda**

zaključen u Sarajevu dana,

2020. godine između:

Javna ustanova Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo,  
sa sjedištem u Sarajevu, ulica Josipa Vančaša broj 1,  
ID broj: 4200291370008,

Telefon: 033/560-222, Fax: 033/560-224, e-mail: [zzzm@bih.net.ba](mailto:zzzm@bih.net.ba)  
koju zastupa Prim. mr.sci.dr. Mithat Kurtović, direktor (u daljem tekstu: Kupac),

i

„REBUS“ d.o.o.

sa sjedištem u Sarajevu, ulica Derviša Numića 1a,  
ID broj: 4202067210006, PDV broj: 202067210006  
Telefon: 033/713-360, Fax: 033/713-361, e-mail: [info@rebus.ba](mailto:info@rebus.ba)  
koga zastupa Kerim Kapetanović, direktor (u daljem tekstu: Dobavljač)

**PREDMET UGOVORA**

**Član 1.**

Predmet ovog ugovora je nabavka, isporuka i instaliranje računarske i prateće opreme za informatizaciju Zavoda (AIS) i to:

1) isporuka novih-nekorištenih komplet računara (CPU, monitor, tastatura i miš—istog proizvođača)  
41 komplet:

DEEL VOSTRO 3670 + DEEL E2216HV, Kina, 2019. godina

(navesti tačan naziv računara(marka i tip), zemlja porijekla i godina proizvodnje);

2) isporuka novih-nekorištenih mrežnih printer-a 7 komada:

LEXMARK B2338DW, Kina, 2019. godina

(navesti tačan naziv računara(marka i tip), zemlja porijekla i godina proizvodnje);

3) isporuka novih-nekorištenih monitor-a 2 komada:

DEEL SE2416H, Kina, 2019. godina

(navesti tačan naziv računara(marka i tip), zemlja porijekla i godina proizvodnje);

4) isporuka novih-nekorištenih Switch uređaja 5 komada:

MIKROTIK RB2011UiAS-IN, Kina, 2019. godina

(navesti tačan naziv računara(marka i tip), zemlja porijekla i godina proizvodnje).

Ponuda Dobavljača br. 08/2020 od 21.01.2020. godine, koja je dostavljena u postupku javne nabavke, putem otvorenog postupka sa E-aukcijom OP 10-05/19 čini sastavni dio ovog Ugovora, sa tim da se zbog obimnosti iste, uz ugovor fizički vežu samo dokumenti iz ponude koji se odnose na osnovne komercijalne i tehničke elemente ugovora.

**CIJENA**

**Član 2.**

Cijena koju će Kupac isplatiti Dobavljaču za računarsku i prateću opremu iz člana 1. ovog Ugovora iznosi:

Cijena bez PDV-a: 70.887,00 KM;

Porez na dodanu vrijednost (PDV 17%) =12.050,79 KM;

UKUPNA VRIJEDNOST / CIJENA sa PDV-om =82.937,79 KM

(slovima: osamdesetdvije hiljade devetstotridest sedam i 79/100 KM).

Paritet: JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo – ul. Josipa Vančaša br. 1, 71000 Sarajevo.

## **USLOVI I NAČIN PLAĆANJA**

### **Član 3.**

Plaćanje će se izvršiti u roku od 10 dana od dana zaprimanja fakture za isporučenu računarsku i prateću opremu, instaliranje, puštanje u rad iz člana 1. ovog Ugovora, koji u svom prilogu obavezno ima potpisano otpremnicu o kvalitativnom i kvantitativnom primopredaji robe bez primjedbi potpisano od strane ovlaštene osobe koje odredi Ugovorni organ.

Plaćanje se obavlja na žiroračun Dobavljača.

Kupac ne prihvata avansno plaćanje i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

Ukupna plaćanja Dobavljaču bez PDV-a na temelju sklopljenog ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabavke.

Dobavljač je dužan izdati/saćiniti fakturu u skladu s odredbama pozitivnih propisa iz oblasti poreza, u suprotnom ista neće biti plaćena i bit će vraćena Dobavljaču na usklađivanje.

Uslovi plaćanja i drugi uslovi koje Dobavljač jednostrano unese u fakturu ne obavezuju Kupca ni onda kada je fakturu primio, a nije joj prigovorio.

## **ROK ISPORUKE I INSTALIRANJE OPREME**

### **Član 4.**

Rok isporuke računarske i prateće opreme, kao i pripadajućih usluga iz člana 1. ovog Ugovora je 15 (petnest) dana, računajući od datuma obostranog potpisivanja ovog ugovora. Pod isporukom se podrazumijevaju sve potrebne radnje koje je Dobavljač dužan obaviti, prema ugovoru i prirodi posla, da bi Kupac mogao primiti isporuku.

Isporuka opreme, instaliranje, puštanje u rad računara iz stava (1) tačka 1) ovog člana izvršit će se na sljedećim lokalitetima :

- **LOKALITET CENTAR ul Josipa Vančaša 1, 71000 Sarajevo, 16 komplet računara, 1 switch i 2 printer-a;**
- **LOKALITET Novi dispanzerski centar-NDC ul. Bulevar meše Selimovića 2, 71000 Sarajevo (u sklopu Doma zdravlja Kantona Sarajevo), 11 komplet računara, 1 switch, 2 printer-a i 1 veliki monitor;**
- **LOKALITET STARI GRAD ul. Alajbegovića bb, 71000 Sarajevo (u sklopu Doma zdravlja Kantona Sarajevo), 5 komplet računara, 1 switch i 1 printer; (zbog adaptacije Doma zdravlja oprema se iporučuje na lokalitet Centar)**
- **LOKALITET SARAJ POLJE ul. X Transverzale bb, 71000 Sarajevo (u sklopu Doma zdravlja Kantona Sarajevo), 5 komplet računara, 1 switch i 1 printer;**
- **LOKALITET VOGOŠĆA ul. Igmanjska 43, 71320 Vogošća, (u sklopu Doma zdravlja Kantona Sarajevo-Vogošća), 4 komplet računara, 1 switch i 1 printer;**
- **LOKALITET ILIDŽA ul. Mustafe Pintola 1, 71210 Ilidža, (u sklopu Doma zdravlja Kantona Sarajevo-Vogošća), 1 veliki monitor.**

Mjesto izvršenja obaveza Dobavljača (isporuke opreme/izvršenja usluga) su lokaliteti Zavoda navedeni u članu 1. ovog Ugovora.

Kupac se obavezuje isplatiti cijenu i preuzeti isporuku ugovorene opreme onako kako je predviđeno ovim ugovorom. Kupčeva obaveza preuzimanja isporuke općenito se sastoji u obavljanju svih radnji koje se razumno od njega očekuju da bi omogućio Dobavljaču izvršiti isporuku i u preuzimanju opreme.

Do isporuke/predaje opreme Kupcu (do dana obostranog potpisivanja zapisnika o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu opreme bez primjedbi) rizik slučajne propasti ili oštećenja opreme snosi Dobavljač, a s isporukom/predajom opreme rizik prelazi na Kupca. Rizik ne prelazi na Kupca ako je isti zbog nekog nedostatka isporučene/predane opreme raskinuo ugovor ili tražio zamjenu opreme.

## **ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE I PRAVNE NEDOSTATKE**

### **Član 5.**

Dobavljač odgovara za materijalne nedostatke stvari / opreme koje je ona imala u času prelaza rizika na Kupca, bez obzira na to da li mu je to bilo poznato. Dobavljač odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Neznatan materijalni nedostatak ne uzima se u obzir. Šta se podrazumijeva pod neznatnim materijalnim nedostatkom zajednički/komisijski utvrđuju Kupac i Dobavljač. U obavijesti o nedostatku stvari/opreme Kupac je dužan potanje opisati nedostatak i pozvati Dobavljača da pregleda stvar/opremu. Ako obavijest o nedostatku koju je Kupac blagovremeno poslao Dobavljaču preporučenim pismom, telefaksom, e-mailom ili na neki drugi pouzdan način, zakasni ili uopšte ne stigne prodavatelju smatra se da je Kupac izvršio svoju obavezu da obavijesti Dobavljača. Nedostatak postoji ako ugovorena/isporučena oprema/stvar nema svojstva i odlike koje su izričito određene ovim ugovorom. Dobavljač odgovara i za nedostatke koje je Kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

## **GARANTNI ROK**

### **Član 6.**

Garantni period na koji se Dobavljač obavezuje u pogledu ugovorene opreme počinje teći od datuma obostranog potpisivanja Zapisnika o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu opreme bez primjedbi potpisano od strane ovlaštene osobe koje odredi Ugovorni organ. Na osnovu predatog garantnog lista kojim proizvođač opreme garantuje ispravno funkcionisanje iste, Kupac ima pravo, ako oprema ne funkcioniše ispravno, zahtijevati kako od Dobavljača tako i od proizvođača da opremu popravi u određenom roku ili, ako to ne učini, da mu mjesto nje isporuči opremu koja funkcioniра ispravno. U slučaju manjeg popravka, garantni rok se produžava onoliko koliko je Kupac bio lišen upotrebe opreme / stvari. Međutim, kada je zbog neispravnog funkcionisanja izvršena zamjena stvari ili njezin bitni popravak, garantni rok počinje teći ponovo od zamjene, odnosno vraćanja popravljene stvari / opreme. Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio opreme / stvari, garantni rok počinje teći ponovo samo za taj dio.

Dobavljač se obavezuje na garantni period u trajanju od 36 mjeseci za opremu navedenu u članu 1. stav (1) tačka 1) i 2) ovog Ugovora, od potpisivanja zapisnika o kvantitativnom prijemu opreme bez primjedbi.

Dobavljač se obavezuje na garantni period u trajanju od 12 mjeseci za opremu navedenu u članu 1. stav (1) tačka 3) i 4) ovog Ugovora, od potpisivanja zapisnika o kvantitativnom prijemu opreme bez primjedbi.

## **UGOVORNA KAZNA, ZATEZNA KAMATA**

### **Član 7.**

U slučaju kašnjenja u isporuci opreme Kupac će zaračunati i naplatiti Dobavljaču na ime ugovorne kazne iznos od 1 % ukupne vrijednosti opreme čija isporuka kasni za svaki puni dan zakašnjenja počev od prvog dana docnje do maksimalnih 10 %, ukupne vrijednosti / cijene Ugovora.

Dobavljač je dužan platiti ugovorenou kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa.

Kupac ne može zahtijevati ugovornu kaznu ako je primio ispunjenje obaveze, a nije bez odlaganja pismeno saopštio Dobavljaču da zadržava svoje pravo na ugovornu kaznu.

Na zakašnjela plaćanja Dobavljač će zaračunavati Kupcu zatezne kamate prema primjenjivom / pozitivnom propisu.

## **VIŠA SILA**

### **Član 8.**

Ako slučaj više sile, potpuno ili djelimično spriječi izvršenje obaveza po ovom ugovoru, ugovorna strana zahvaćena slučajem više sile je obavezna da o nastanku slučaja više sile, o vrsti i o eventualnom trajanju više sile pismeno obavijesti drugu ugovornu stranu u roku od dva dana od nastanka slučaja više sile. Ako se blagovremeno ne javi nastupanje slučaja više sile, ugovorna strana koja je pogodjena tom okolnošću ne može da se poziva na nju, izuzev ako sama ta okolnost ne sprečava slanje takvog obavještenja.

Pod višom silom, u smislu prethodnog stava, smatraju se spoljni i vanredni događaji koji nisu postojali u vrijeme potpisivanja ovog ugovora, koji su nastali mimo volje ugovornih strana, čije nastupanje i djelstvo ugovorne strane nisu mogle spriječiti mjerama i sredstvima koja se mogu u konkretnoj situaciji opravdano tražiti i očekivati od strane koja je pogodjena višom silom.

Kao slučajevi više sile smatraju se sljedeći događaji: rat i ratna djelstva, pobuna, mobilizacija, štrajk u preduzećima ugovornih strana, epidemija, požar, eksplozije, saobraćajne i prirodne katastrofe, akti organa vlasti od uticaja na izvršenje obaveza i svi drugi događaji koje nadležni organ priznaje i proglaši kao slučajeve više sile.

Za vrijeme trajanja više sile obaveze ugovornih strana po ovom ugovoru miruju, ne primjenjuju se odredbe Ugovora o ugovornoj kazni, sa tim da se rok za izvršenje obaveza ugovornih strana produžava za period koji odgovara trajanju slučaja više sile i razumni rok za otklanjanje posljedica više sile.

Ukoliko slučaj više sile bude trajao duže od 15 dana, ugovorne strane će se sporazumijeti o daljnoj sodbini Ugovora. Ukoliko se ugovorne strane ne sporazumiju o sodbini ugovora, ugovorna strana kod koje nije nastupila viša sila ima pravo na raskid ugovora pošto o tome pismeno obavijesti drugu ugovornu stranu.

## **BANKOVNE GARANCIJE ZA OSIGURANJE IZVRŠENJA UGOVORENIH OBAVEZA**

### **Član 9.**

Dobavljač je, u smislu osiguranja izvršenja obaveza po ovom ugovoru, obavezan Kupcu dostaviti sljedeće bezuslovne originalne bankarske garancije (prema obrascu utvrđenom od strane Kupca):

- garanciju za uredno izvršenje ugovora / dobro izvršenje posla u iznosu 10 % ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti garancije: rok izvršenja ugovornih obaveza + 30 dana nakon izvršenja ugovornih obaveza;

Dobavljač će garanciju iz prethodnog stava dostaviti u roku od sedam (7) dana od dana zaključivanja ovog ugovora / obostranog potpisivanja ovog ugovora.

Garancija za uredno izvršenje ugovora dostavlja se u originalu. Garancija ne smije biti ni na koji način oštećena (bušenjem i sl.) jer probušena ili oštećena garancija se ne može naplatiti. Ukoliko garancija za uredno izvršenje ugovora nije dostavljena na propisan način, shodno uslovima iz tenderske dokumentacije i u roku iz prethodnog stava, zaključeni ugovor će se smatrati apsolutno ništavim.

## **STUPANJE UGOVORA NA SNAGU**

### **Član 10.**

Ovaj ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana. Svi rokovi u vezi s ovim ugovorom računaju se od dana stupanja ugovora na snagu, ukoliko posebnom odredbom nije ugovoren neki drugi datum kao početak toka roka.

## **PRIMJENA ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA**

### **Član 11.**

Ugovorne strane su saglasne sa primjenom odredbi Zakona o obligacionim odnosima i to u pogledu prava, obaveza i odnosa koji nisu regulisani odredbama ovog ugovora, a koji nastanu u vezi i povodom izvršenja ovog ugovora.

## **RJEŠAVANJE SPOROVA**

### **Član 12.**

Sve eventualne sporove i nesporazume koji bi mogli nastati iz ovog ugovora ili povodom ovog ugovora, ugovorne strane će nastojati rješiti usaglašavanjem, posredovanjem ili na drugi miran način u duhu uzajamnog povjerenja i dobrih poslovnih običaja.

Ukoliko ugovorne strane ne postignu mirno rješenje eventualnog spora u smislu stava (1) ovog člana, ugovara se nadležnost suda u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, uz primjenu pozitivnog prava Bosne i Hercegovine.

## **OSTALE ODREDBE**

### **Član 13.**

Dobavljač nema pravo zapošljavati, u svrhu izvršenja ovog ugovora, fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažirala Komisija za nabavke, najmanje šest mjeseci po zaključenju ugovora, odnosno od početka realizacije ugovora.

### **Član 14.**

Izmjene i dopune ovog ugovora mogu se vršiti samo pismenim putem. Bit će punovažne i obavezivat će ugovorne strane samo one izmjene i dopune koje su sačinili sporazumno u pismenoj formi.

### **Član 15.**

Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri (4) istovjetna primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva (2) primjerka.

**Dobavljač:**  
REBUS d.o.o.

Kerim Kapetanović  
direktor

**Kupac:**  
Javna ustanova Zavod za zdravstvenu  
zaštitu žena i materinstva  
Kantona Sarajevo

Prim.mr.sci.dr. Mithat Kurtović  
direktor